



S&DEE WOB&TUMI AFORO MBTA NO Mfiasesem No

OKASA HO MMOA

W&n a W&boa Dee Ode MBTA di dwuma no ka Bor&fo ne Spanish, enna okasa nkyer&mfu&f& w& okasa 160 mu nso w& ho. MBTA Transit Apolisifo& ne Transit Ananmusifo& w& ahyennyinae& ahodo& a w&be&boa ama nsa aka saa dwumadie yi. Wohia mmoa a, fr&: **Fon: 617-222-3200**

Wontua Hwee: 800-392-6100
TTY: 617-222-5146

MBTA.com/language-services

WODE WO HO REHY& MU

Omanfo& adwenkyere ye adee baako a e&boa ma mpuntuo ko so na e&ma yesi gyinae& papa, na eno nti yehye omanfo& nkuran se w&mmra MBTA omanfo& nhyiamu na w&de adwenkyere w& yen dwumadie ho ba. Y&de nhyiamudie ho nkae&bo toto yen dwumadie ntanete fa no so na nsem a e&fa kwan a wob&efa so abisa dabere ne okasa ho mmoa a wontua hwee nso ka ho.

MBTA.com/events

NE BO& Y& S&N?

Subway worek& nko ara (1-way):

Wode sika ankasa, CharlieCard, anaase CharlieTicket a \$2.40

Mp&tam B&oso 1-way:

Wode sika ankasa, CharlieCard, anaase CharlieTicket a \$1.70

Commuter Rail 1-way:

Firi \$2.40-\$13.25, e&gyina faako a worek& no tenten so.

Suhy&n 1-way:

Firi \$3.70-\$9.75, e&gyina baabi a wofiri ne baabi a worek& so

Paratransit:

Firi \$3.35-\$5.60, nipa baako dee a &re&k& a &nsan mma

MBTA.com/fares

AHY&NTUADE& A Y&ATE SO

Asuafo& a w&w& ho kwan no betumi anya Student CharlieCards (a e&be&ye adwuma ak&opem O&san&aa 31 afe biara) afiri sukuu a w&ka ho h&.

Mmabunu nkum&aa, w&adi mfee 18-25, a w&n akatua w& fam, na w&w& kuro&on anaase kuro a w&ka ho bi no w& Youth Pass CharlieCard ho kwan.

W&n a w&n ani afira anaase w&w& ani ho haw ne w&n a w&kyere w&n kwan betumi aforo MBTA kwa bere a w&w& Blind Access CharlieCard.

Mpanimfo& (w&adi 65+) ne w&n a w&adi d&em w& ho kwan se wonya ahy&ntuade& a w&ate so bere a w&kura Transportation Access Pass (TAP).

MBTA.com/fares/reduced

SIKATUA AKWAN NKA&E&

Mm&fra a w&nni mmoro mfee 11 a w&ne obi a watua nam no betumi aforo bi kwa a w&ntua hwee. Saafo& yi mu biara w& ho kwan se &ode mm&fra mmienu na e&foro.

Nnwumakuo betumi de w&n ho ahy&e adwumakuo CharlieCard dwumadie mu na ama w&n adwum&efo& no anya e&to&tua ho mfaso&.

MBTA.com/pass-program

BER& A Y&YE& ADWUMA

B&oso ne keteke dwumadie dodo& no ara hy&e ase& 5 AM na w&ap&on 1 AM, a b&oso a w&w& baabi a ak&neabadie w& soro pa ara no tumi hy&e ase& 3:30 AM. Bere nhyehye&e no gyina akwantuo kwan kor& ne da kor& w& nnaw&twe no mu a w&de redi dwuma. Dwumadie no ko hyewhyew adwum&ye nna no mu bere a obiara repe ntem (7 - 9 AM ne 4 - 6:30 PM) sene nna nkae& no. Subway ne B&oso Akwan Atitire (Te se O&kwan 28, 111, 116, ne nkae&) no ne dee e&ko ntem pa ara a da biara e&tumi ko sima 10-15 n&am anaase dee e&boro saa.

MBTA.com/schedules

DWUMADIE HO NKA&E&O

E&to da bi a nne&ma bi tumi sianka dwumadie no mu, na se e&ba no saa a, MBTA no de ahy&ensode&e sisi anaase w&ma adwum&efo& boa omanfo& a w&dan dwumadie no. Dwumadie mu nkae&bo a e&wo ho seesei ara ne dee yeahyehye ato ho nyinaa w& yen w&bsaete no so. W&n a w&foro no betumi nso atwere& w&n din w& T-Alerts mu de anya atwere& nkrato& anaase emeel nkae&bo.

MBTA.com/alerts

NSAKA&E&

MBTA b&oso nyinaa ye baabi a w&n a w&adi d&em betumi ako se&dee subway ne commuter rail ahy&ennyinae&e dodo& no ara tee no. Suhy&en ne baabi a w&gyina no nyinaa nsa betumi aka nanso e&to da bi a asor&kye no ano tumi ye den ma e&de ber&tia mu akwanside&e ba.

MBTA.com/accessibility

RIDE no: RIDE no ye MBTA afiafie mu aforosi dwumadie. Se w&w& d&emdie bi a e&si wo kwan se wode MBTA b&oso, keteke, anaase trole bedi dwuma bere nyinaa anaase bere bi mu a, RIDE no betumi aboa wo w& wo oman akwantuo ahiade&e ho.

MBTA.com/accessibility/the-ride

W&n a w&foro no nsa betumi aka afidie a e&de wo foro sane no ho nsem, se e&bia enni ho, w& bere biara bere a w&befre 617-222-2828.

WO NE MBTA REDI NKUTAH&O

W&n a w&foro no betumi ne MBTA adi nkutaho w& akwan ahodo& mu a, fon so, emeel so, ne yen social media akyidie ka ho:

Fon: 617-222-3200

Wontua Hwee: 800-392-6100

TTY: 617-222-5146

Emeel: MBTA.com/customer-support

twitter.com/mbta

facebook.com/TheMBTA/

instagram.com/thembta/

youtube.com/mbtagm

tiktok.com/@thembta

linkedin.com/company/mbta

PUTUPURU MU

MBTA dwum&enyi biara anya ntete&e w& putupuru akwan ahodo& ne e&ho kradoye ho. Se wohunu biribi a e&ma w&adwene mu ye wo naa anaase wope se w&bo amannee bi a, mesre wo fr&: **911** anaase

Siforo Apolisifo& w& 617-222-1212,

TTY: 617-222-1200